



ZAKON



O ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

GLAVA I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuju se zajedničke osnove jedinstvenog sistema određivanja, pristupa, korišćenja, čuvanja i zaštite od neovlašćenog otkrivanja, uništavanja i zloupotrebe tajnih podataka iz nadležnosti Bosne i Hercegovine, entiteta i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na javnu bezbjednost, odbranu, spoljne poslove ili obavještajnu i bezbjednosnu djelatnost, prestanak tajnosti takvih podataka, te postupak bezbjednosnog provjeravanja i izdavanje bezbjednosne dozvole za pristup tajnim podacima.

Član 2.

(Primjena Zakona)

Odredbe i rješenja Zakona o zaštiti tajnih podataka (u daljnjem tekstu: Zakon) primjenjivaće se na sve institucije, organe, pravna lica i građane Bosne i Hercegovine i dužni su da ih se pridržavaju državni i entitetski organi, vršioци javnih dužnosti, organi lokalne uprave, organi uprave na svim drugim nivoima vlasti, privredne i druge organizacije i institucije koje u sprovođenju svojih zakonskih ovlašćenja proizvode, imaju pristup i koriste te podatke, kao i zaposlenici u tim organima, organizacijama i institucijama.

Član 3.

(Primjena Zakona na druga pravna i fizička lica)

(1) U skladu sa Zakonom, dužni su da postupaju i izvođači građevinskih i drugih radova, serviseri informatičke i druge opreme, kao i dobavljači kojima se dostavljaju ti podaci pri obavljanju njihovih poslova.

(2) Svako lice kojem se povjeri tajni podatak ili se na drugi način upozna sa sadržajem tajnog podatka odgovorno je za njegovo čuvanje i zaštitu njegove tajnosti.

Član 4.

(Značenje izraza)

Izrazi korišćeni u Zakonu imaju sljedeća značenja:

a) **Tajni podatak** je činjenica ili sredstvo koje se odnosi na javnu bezbjednost, odbranu, spoljne poslove ili obavještajnu i bezbjednosnu djelatnost Bosne, i Hercegovine, koji je potrebno, u skladu s odredbama Zakona, zaštititi od neovlašćenih lica i koji je ovlašćeno lice označilo oznakom tajnosti.

b) **Tajni podatak druge države, međunarodne ili regionalne organizacije** je podatak koji je Bosni i Hercegovini, odnosno njenim nadležnim organima, dostavila druga država, međunarodna ili regionalna organizacija, odnosno njeni organi, očekujući da će taj podatak ostati zaštićen, a karakter tajnog podatka druge države, međunarodne ili regionalne organizacije imaju svi podaci koji su proizvod saradnje Bosne i Hercegovine, odnosno njenih nadležnih organa, s drugom državom ili organima međunarodne ili regionalne organizacije za koje se međusobno dogovori da moraju ostati tajna.

c) **Dokumenat** je svaki napisan, odštampan, nacrtan, umnožen, fotografisan, snimljen na nosaču informacija, odnosno podlozi, vidljiv ili nekakav drugi zapis tajnog podatka.

d) **Medij** je svako sredstvo koje sadrži tajne podatke.

e) **Određivanje tajnosti podatka** je postupak kojim se taj podatak, u skladu sa Zakonom, određuje kao tajan, s određenim karakterom, stepenom i rokom tajnosti.

f) **Pristup** je postupak upoznavanja lica s tajnim podatkom ili mogućnost upoznavanja lica s tajnim podatkom na osnovu dozvole za pristup tajnim podacima.

g) **Korišćenje tajnih podataka** je postupak upotrebe takvih podataka od ovlašćenog lica pri obavljanju dužnosti, uz zaštitu izvora i načina dolaska do njih.

h) **Čuvanje tajnih podataka** je propisana procedura održavanja izvornosti podataka i sprečavanje njihovog otkrivanja, uništavanja i zloupotrebe od neovlašćenog lica, organa, sredstava javnog informisanja, organizacije ili institucije.

i) **Zaštita tajnih podataka** je fizička i materijalno-tehnička proceduralna radnja, aktivnost ili postupak s ciljem sprečavanja uništenja, otuđenja ili zloupotrebe tajnog podatka.

j) **Prestanak tajnosti podatka** je zakonita promjena tajnog podatka u podatak koji je dostupan zainteresovanima u skladu s opštim propisima koje utvrđuje nadležni organ.

k) **Bezbjednosna provjera lica** je proces koji, prije njegovog stupanja na dužnost na kojoj ima ili postoji mogućnost sticanja uvida u tajne podatke, sprovodi ovlašćeni organ čija je obaveza da dođe do podatka o mogućim bezbjednosnim smetnjama za vršenje dužnosti.

l) **Bezbjednosna dozvola** je isprava na osnovu koje lice koje je bilo predmet bezbjednosne provjere i za koje nema bezbjednosnih smetnji stiče uslove za pristup, korišćenje, zaštitu i čuvanje tajnih podataka.

m) **Bezbjednosne smetnje** su podaci ili činjenice do kojih se dođe postupkom bezbjednosne provjere i na kojima se zasniva sumnja u povjerenje ili lojalnost lica koje je predloženo za određenu dužnost ili kandidovano za dobijanje bezbjednosne dozvole.

n) **Ugrožavanje integriteta Bosne i Hercegovine** je objektivna prijetnja ili čin napada na ustavni poredak, nezavisnost, teritorijalnu cjelovitost, suverenitet, bezbjednost, odbrambenu sposobnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine.

Član 5.

(Pristup tajnim podacima svih stepena)

(1) Izuzetno od odredaba Zakona, pristup tajnim podacima svih stepena bez bezbjednosne provjere, odnosno izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima imaju sljedeća lica:

a) članovi Predsjedništva BiH,

b) predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH i Republike Srpske,

c) sudije Suda BiH i Ustavnog suda BiH,

d) državni tužilac Bosne i Hercegovine,

e) državni pravobranilac Bosne i Hercegovine,

f) sudije svih sudova na području Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta,

g) tužioci na svim nivoima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu,

h) pravobranioci na svim nivoima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana imaju pristup isključivo tajnim podacima potrebnim za vršenje njihovih dužnosti u skladu sa Zakonom i ne mogu zahtijevati pristup dokumentima koji se ne odnose na pitanja u njihovoj nadležnosti.

Član 6.

(Pristup tajnim podacima stepena INTERNO i POVJERLjIVO)

(1) Pristup tajnim podacima stepena INTERNO i POVJERLjIVO, bez bezbjednosne provjere i dozvole, imaju:

a) Na nivou Bosne i Hercegovine:

1) predsjedavajući, ministri i zamjenici ministara u Savjetu ministara BiH,

2) generalni direktor, zamjenik generalnog direktora i glavni inspektor Obavještajno-bezbjednoene agencije BiH,

3) direktor i zamjenici direktora Državne agencije za istrage i zaštitu,

4) direktor i zamjenici direktora Državne granične službe,

5) rukovodioci organa, odnosno pravnih lica koja su nadležna i obavljaju poslove iz oblasti navedenih u članu 8. Zakona, a nisu posebno navedeni u ovom članu,

6) članovi kolegijuma Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH,

7) poslanici u Predstavničkom domu i delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH,

8) guverner i viceguverner Centralne banke BiH,

9) Ombudsmen Bosne i Hercegovine.

b) Na nivou entiteta Bosne i Hercegovine:

1) premijer vlade i ministri u vladama Federacije BiH i Republike Srpske,

2) članovi kolegijuma zakonodavnih organa Federacije BiH i Republike Srpske,

3) poslanici u zakonodavnim organima Federacije BiH i Republike Srpske,

4) rukovodioci organa i uprava, odnosno pravnih lica na svim nivoima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj koji su nadležni i obavljaju poslove iz oblasti navedenih u članu 8. Zakona.

c) Na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine:

1) gradonačelnik Brčko Distrikta,

2) članovi Kolegijuma Skupštine Brčko Distrikta,

3) poslanici u Skupštini Brčko Distrikta,

4) premijer vlade i ministri u vladama kantona,

5) članovi kolegijuma zakonodavnih organa kantona,

6) poslanici u zakonodavnim organima kantona,

7) gradonačelnici gradova i načelnici opština u Federaciji BiH i Republici Srpskoj,

8) predsjedavajući zakonodavnih organa gradova i opština u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

(2) Listu institucija i funkcionera iz stava (1) tačka a) alineja 5) i stava (1) tačka b) alineja 4) ovog člana utvrdiće Savjet ministara BiH.

(3) Lica iz stava (1) ovog člana imaju pristup isključivo tajnim podacima potrebnim za vršenje njihovih dužnosti u skladu sa Zakonom i ne mogu zahtijevati pristup dokumentima koji se ne odnose na pitanja u njihovoj nadležnosti.

Član 7.

(Pristup tajnim podacima stepena INTERNO)

(1) Sva lica koja vrše dužnost ili rade u organu imaju pristup tajnim podacima stepena INTERNO.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana početkom mandata, odnosno pri preuzimanju dužnosti svojeručno potpisuju izjavu o upoznavanju sa Zakonom i drugim odgovarajućim propisima koji uređuju bezbjednost tajnih podataka i preuzimanju obaveze

postupanja prema tajnim podacima u skladu sa Zakonom i drugim odgovarajućim propisima.

Član 8.

(Značenje izraza "tajni podatak")

Tajnim se smatra podatak čije bi otkrivanje neovlašćenom licu, sredstvima javnog informisanja, organizaciji, instituciji, organu ili drugoj državi, odnosno organu druge države, moglo prouzrokovati ugrožavanje integriteta Bosne i Hercegovine, naročito u oblasti:

a) javne bezbjednosti,

b) odbrane,

c) spoljnih poslova i interesa,

d) obavještajnih i bezbjednosnih interesa Bosne i Hercegovine,

e) komunikacionih i drugih sistema važnih za državne interese, sudstvo, projekte i planove značajne za odbrambenu i obavještajno-bezbjednosnu djelatnost,

f) naučnih, istraživačkih, tehnoloških, privrednih i finansijskih poslova od važnosti za bezbjednost funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine, odnosno bezbjednosnih struktura na svim Nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine.

Član 9.

(Odstupanja)

Ne može imati karakter tajnosti onaj podatak kojem se tajnost određuje s namjerom prikrivanja izvršenog krivičnog djela, prekoračenja ili zloupotrebe ovlašćenja, s ciljem prikrivanja bilo koje nezakonitosti ili prikrivanja administrativne greške.

Član 10.

(Uslovi za pristup tajnim podacima)

Pristup tajnim podacima moguć je samo uz uslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima izdatim na osnovu Zakona, odnosno međunarodnim ili regionalnim sporazumima koje je zaključila Bosna i Hercegovina.

Član 11.

(Čuvanje tajnosti podataka)

(1) Svi funkcioneri iz člana 5, odnosno člana 6. Zakona, kao i ostali funkcioneri i zaposlenici koji imaju zakonsko ovlašćenje za pristup tajnim podacima, imaju obavezu da kao tajne čuvaju podatke sve do skidanja s njih oznake tajnosti bez obzira na to kako su do njih došli, a to važi i nakon isteka njihovog mandata, prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka vršenja dužnosti ili članstva u odgovarajućem organu.

(2) Funkcioneri i zaposlenici koji nemaju zakonsko ovlašćenje za pristup tajnim podacima, kao i građani Bosne i Hercegovine koji dođu u posjed ili steknu uvid u tajne podatke na način koji nije u suprotnosti sa zakonom, preuzimaju obavezu čuvanja podataka iz stava (1) ovog člana.

(3) Lica iz stava (2) ovog člana obavezna su da prijave rukovodiocu organa u kojem su zaposleni ili organu unutrašnjih poslova neovlašćen pristup tajnim podacima i da daju izjavu o okolnostima pod kojima su stekli uvid u tajne podatke.

Član 12.

(Čuvanje tajnosti podataka druge države, međunarodne i regionalne organizacije)

(1) Pristup, korišćenje, čuvanje i zaštita tajnih podataka druge države, međunarodne ili regionalne organizacije obavlja se u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima izdatim na osnovu Zakona, odnosno na osnovu sporazuma sklopljenog

između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i druge države, međunarodne ili regionalne organizacije, s druge strane.

(2) Za pristup tajnim podacima iz stava (1) ovog člana potrebne su odgovarajuće dozvole koje se izdaju u skladu sa Zakonom. Sva lica kojima je potreban pristup tajnim podacima iz stava (1) za vršenje svojih dužnosti moraju proći bezbjednosno provjeravanje, odnosno dobiti odgovarajuću dozvolu, u skladu sa Zakonom.

(3) Savjet ministara BiH će posebnim propisom, u skladu sa Zakonom, detaljnije regulisati izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima iz stava (1) ovog člana.

GLAVA II - ODREĐIVANJE TAJNOSTI PODATAKA

Član 13.

(Ovlašćena lica za određivanje tajnosti podataka stepena INTERNO, POVJERLJIVO I TAJNO)

(1) Tajnost podataka, u skladu sa zakonskim uslovima i procedurom, određuje ovlašćeno lice.

(2) Stepen tajnosti INTERNO, POVJERLJIVO i TAJNO mogu odrediti samo sljedeća ovlašćena lica:

- a) guverner Centralne banke BiH,
- b) predsjedavajući komisija Parlamentarne skupštine BiH,
- c) predsjednik Suda BiH i predsjednik Ustavnog suda BiH,
- d) državni tužilac Bosne i Hercegovine,
- e) državni pravobranilac Bosne i Hercegovine,
- f) premijer Federacije BiH i premijer Republike Srpske,
- g) predsjedavajući zakonodavnih tijela Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta,
- h) predsjednici svih sudova na području Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta,
- i) tužioci na svim nivoima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu,
- j) pravobranioци na svim nivoima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu,
- k) gradonačelnik Brčko Distrikta,
- l) predsjedavajući Skupštine Brčko Distrikta,
- m) premijeri kantona u Federaciji BiH,
- n) predsjedavajući zakonodavnih organa kantona u Federaciji BiH,

o) funkcioneri iz člana 6. stav (1) tačka a) alineja 5) i stava (1) tačka b) alineja 4) ovog zakona,

p) izabrani ili imenovani funkcioner koji je za određivanje, pristup, korišćenje, čuvanje i zaštitu tajnih podataka ovlašćen Zakonom, podzakonskim propisima izdatim na osnovu Zakona ili ga je za to pismeno odredilo ovlašćeno lice, i

lj) lice koje je kao zaposlenika tog organa, institucije ili organizacije za to pismeno odredilo ovlašćeno lice.

(3) Ovlašćena lica iz stava (2) tačke p) i lj) ovog člana ne mogu prenositi dobijena ovlašćenja na druga lica,

(4) Ovlašćena lica iz stava (2) ovog člana, ako je to predviđeno Zakonom, moraju imati odgovarajuću dozvolu, odnosno ovlašćenje.

(5) Savjet ministara BiH može, uz saglasnost Predsjedništva BiH, i nakon konsultacija s generalnim direktorom OBABiH, odlukom dodijeliti pravo određivanja stepena INTERNO, POVJERLJIVO i TAJNO u slučajevima osnivanja novih institucija u Bosni i Hercegovini ili okolnostima značajnim za bezbjednost Bosne i Hercegovine.

Član 14.

(Ovlašćena lica za određivanje tajnosti podataka stepena VRLO TAJNO)

(1) Stepen VRLO TAJNO mogu odrediti samo sljedeća ovlašćena lica:

- a) članovi Predsjedništva BiH,
- b) predsjedavajući i ministri u Savjetu ministara BiH,

c) generalni direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH,

d) direktor Državne agencije za istrage i zaštitu,

e) direktor Državne granične službe,

f) predsjedavajući Predstavničkog doma i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH,

g) predsjedavajući komisija Parlamentarne skupštine BiH nadležnih za obavještajna i pitanja odbrane i bezbjednosti,

h) nadležni vojni komandanti koje odredi ministar odbrane BiH,

i) predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH i Republike Srpske.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana mogu, takođe, određivati i stepen tajnosti INTERNO, POVJERLJIVO i TAJNO.

(3) Ovlašćena lica iz stava (2) ovog člana, ako je to predviđeno Zakonom, moraju imati odgovarajuću dozvolu, odnosno ovlašćenje.

(4) Savjet ministara BiH može, uz saglasnost Predsjedništva BiH i nakon konsultacija s generalnim direktorom OBABiH, odlukom dodijeliti pravo na određivanje stepena VRLO TAJNO u slučajevima osnivanja novih institucija u Bosni i Hercegovini ili okolnostima značajnim za bezbjednost Bosne i Hercegovine.

Član 15.

(Određivanje tajnosti podataka u drugim organima)

Proceduru određivanja tajnosti podataka u privrednim organizacijama i zavodima propisuje ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz saglasnost ministra odbrane BiH i ministra bezbjednosti BiH.

Član 16.

(Predlog za određivanje tajnosti podataka)

Svaki funkcioner, zaposlenik i lice angažovano u BiH, entitetskom ili organu, instituciji i organizaciji na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine obavezni su da, u okviru svojih ovlašćenja, procijene bezbjednosni značaj podataka i predlože ovlašćenim licima određivanje tajnosti tih podataka, ako to ocijene potrebnim.

Član 17.

(Postupak određivanja tajnosti podataka)

(1) Ovlašćeno lice određuje tajnost podatka u trenutku njegovog nastanka, odnosno na početku aktivnosti organa koje stvara tajni podatak.

(2) Dužnost ovlašćenog lica pri određivanju stepena tajnosti je da donese ocjenu o mogućoj štetnosti za bezbjednost Bosne i Hercegovine, odnosno odgovarajuće institucije i organa, ako bi taj podatak bio dostupan neovlašćenom licu.

(3) Na osnovu ocjene iz stava (2) ovog člana, određuje se stepen tajnosti podatka i on se označava u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona.

(4) Ocjena koja je osnov za određivanje stepena tajnosti mora biti u pisanoj formi.

Član 18.

(Ostali slučajevi određivanja tajnosti podataka)

(1) U slučaju kada dva ili više podataka koji sami po sebi nemaju karakter tajnosti, ali međusobnim povezivanjem predstavljaju podatak ili dokumenat koji treba zaštititi, dužnost ovlašćenog lica je da odredi tajnost tog podatka, odnosno dokumenta.

(2) Ako samo manji dio dokumenta koji tajnost dobija na način iz stava (1) ovog člana sadrži tajnost samo u jednom dijelu, ovlašćeno lice dužno je da izdvoji taj dio i s oznakom tajnosti da ga priloži dokumentu.

(3) Ako se tajni podaci koriste pri objedinjavanju, preformulisanju, parafriziranju ili izradi novih tajnih podataka, određuje im se odgovarajuća tajnost.

Član 19. **(Stepeni tajnosti)**

Tajni podaci iz člana 8. Zakona imaju jedan od sljedećih stepena tajnosti:

a) VRLO TAJNO određuje se za podatke čije bi neovlašćeno otkrivanje ugrozilo integritet Bosne i Hercegovine i nanijelo državi nepopravljivu štetu,

b) TAJNO određuje se za podatke čije bi neovlašćeno otkrivanje nanijelo izuzetno štetne posljedice po bezbjednosne, političke, ekonomske ili druge interese Bosne i Hercegovine,

c) POVJERLJIVO se određuje za podatke čije bi neovlašćeno otkrivanje nanijelo štetu bezbjednosti ili interesima Bosne i Hercegovine,

d) INTERNO se određuje za podatke čije bi neovlašćeno otkrivanje moglo štetiti djelovanju BiH, entitetskih ili organa, organizacija i institucija na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine.

Član 20. **(Međunarodni termini za stepene tajnosti)**

(1) Obaveza svih ovlašćenih lica je da tajne dokumente označavaju jednim od četiri stepena tajnosti iz člana 19. ovog zakona.

(2) Pri označavanju stepena tajnosti dovsumenata, naročito za dokumente namijenjene za saradnju s obavještajnim, odbrambenim ili bezbjednosnim institucijama drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija, može se, osim termina iz člana 19. ovog zakona, koristiti termini na engleskom jeziku kako slijedi:

a) stepenu VRLO TAJNO odgovara termin "TOP SECRET",

b) stepenu TAJNO odgovara termin "SECRET",

c) stepenu POVJERLJIVO odgovara termin "CONFIDENTIAL",

d) stepenu INTERNO odgovara termin "RESTRICTED".

Član 21. **(Određivanje najnižeg stepena tajnosti)**

(1) Ovlašćeno lice mora pri određivanju stepena tajnosti odrediti najniži stepen tajnosti koji obezbjeđuje zaštitu podatka potrebnog za očuvanje interesa i bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

(2) Dokumentu s podacima kojima je ranije bio određen stepen tajnosti mora se odrediti najmanje takav isti stepen i rok tajnosti koji već imaju ti podaci.

Član 22. **(Ukidanje tajnosti podataka)**

(1) Ovlašćeno lice dužno je da ukine tajnost podatka kada se za to steknu uslovi određeni Zakonom.

(2) Obrazloženje odluke o ukidanju tajnosti podatka mora biti u pisanoj formi, a to ukidanje tajnosti može da zatraži lice kojem je odbijen zahtjev za dobijanje tog podatka, o čemu odlučuje ovlašćeno lice.

Član 23. **(Promjena stepena tajnosti)**

Stepen tajnosti može da promijeni ovlašćeno lice koje je taj stepen odredilo kada se za to steknu uslovi utvrđeni Zakonom.

Član 24.

(Način označavanja tajnih podataka)

(1) Svaki tajni podatak, odnosno svaki dokumenat koji sadrži tajne podatke mora da bude označen:

a) stepenom tajnosti,

b) načinom prestanka tajnosti,

c) podacima o ovlašćenom licu, i

d) podacima o organu, organizaciji ili instituciji čije je ovlašćeno lice odredilo tajnost.

(2) Oznake iz stava (1) ovog člana koriste se u skladu s vrstom i karakterom medija, a svaki podatak ili dokumenat mora se obrađivati kao tajan ako je označen stepenom tajnosti.

(3) Savjet ministara BiH posebnim propisom detaljnije će regulisati načine i oblike oznaka tajnosti podataka, te fizičke, organizacione i tehničke mjere i postupke za čuvanje tajnih podataka.

Član 25. **(Prestanak tajnosti podataka)**

(1) Tajnost podatka, odnosno dokumenta prestaje:

a) određenog datuma,

b) završetkom određenog događaja,

c) istekom određenog vremena, i

d) ukidanjem tajnosti od strane ovlašćenog lica.

(2) Ako zbog karaktera sadržaja tajnog podatka nije moguće odrediti način prestanka tajnosti podatka, njegova tajnost prestaje istekom vremena određenog Zakonom o arhivskoj građi ("Službeni glasnik BiH", broj 16/01).

(3) Ovlašćeno lice može da promijeni način i rok za prestanak tajnosti podatka ako za to postoje osnovani razlozi, o čemu se obavezno upoznaju svi oni koji su imali pristup tom podatku.

Član 26. **(Negiranje postojanja tajnog podatka)**

Ako i sama činjenica priznavanja postojanja određenog tajnog podatka ima štetne posljedice po bezbjednost Bosne i Hercegovine i njene interese, Bosna i Hercegovina, entitetski ili organ, organizacija ili institucija na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine nisu dužni da potvrde niti da negiraju postojanje takvog podatka, uprkos zahtjevima zainteresovanih.

Član 27. **(Promjena tajnosti podataka)**

(1) Zakonski korisnik tajnog podatka može da predloži ovlašćenom licu promjenu tajnosti ako smatra da tajnost nije opravdana ili nije na odgovarajući način određena.

(2) Ovlašćeno lice dužno je da predlog iz stava (1) ovog člana razmotri i o svojoj odluci obavijesti predlagača.

Član 28. **(Dostavljanje podataka od drugih država, međunarodnih i regionalnih organizacija)**

(1) Tajni podaci od druge države, međunarodne ili regionalne organizacije, u pravilu, zadržavaju oznake koje su u upotrebi u toj državi, međunarodnoj ili regionalnoj organizaciji, ali je moguće te podatke označiti i u skladu sa Zakonom, pri čemu stepen i način čuvanja tajnosti podataka moraju biti odgovarajući.

(2) Države, međunarodne ili regionalne organizacije podatke iz stava (1) ovog člana dostavljaju organu koji će odrediti Savjet ministara BiH. Taj organ obavljaće prijem i postupanje s podacima iz stava (1) ovog člana, te nakon prijema podataka dostavljaju ih ovlašćenim licima u institucijama i

organima u Bosni i Hercegovini kojima su namijenjeni, o čemu će voditi propisanu evidenciju.

(3) Sporazumima s međunarodnim i regionalnim organizacijama može se odrediti druga institucija za prijem podataka iz stava (1) ovog člana. Institucija određena sporazumom ima obavezu da odredi strukture i lica na radnim mjestima za prijem tajnih podataka, vodi propisanu evidenciju o tim podacima, te da dostavlja mjesečne izvještaje organu iz stava (2) ovog člana.

(4) Ovlašćena lica u organu iz stava (2), odnosno stava (3) ovog člana moraju imati dozvolu za pristup tajnim podacima stepena VRLO TAJNO.

(5) Ako se podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju putem diplomatsko-konzularnih predstavništava ili misije Bosne i Hercegovine u drugoj državi, međunarodnoj ili regionalnoj organizaciji, posebnim rješenjem određuje se lica koje će obavljati poslove dostavljanja. To lica, kao i šef diplomatsko-konzularnog predstavništva ili misije, mora da ima dozvolu za pristup tajnim podacima stepena VRLO TAJNO.

Član 29. **(Međunarodni sporazumi)**

Međunarodnim sporazumima bilateralnog ili multilateralnog karaktera koje će u vezi s razmjenom tajnih podataka Bosna i Hercegovina potpisati s drugim državama, međunarodnim i regionalnim organizacijama, potrebno je odrediti način označavanja tajnih podataka Bosne i Hercegovine u drugim državama, međunarodnim i regionalnim organizacijama koji će obezbijediti nivo zaštite bezbjednosti tih podataka u skladu s odredbama Zakona.

GLAVA III - BEZBJEDNOSNA PROVJERA I DOZVOLA ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA

Član 30. **(Predmet bezbjednosnih provjeravanja)**

(1) Lica koja vrše dužnost ili rade u organu, kao i lica koja se prijavljuju za radno mjesto u organu koji proizvodi, raspolaze ili čuva tajne podatke, odnosno bavi se obavještajnim ili pitanjima iz oblasti odbrane i bezbjednosti biće predmet osnovnog bezbjednosnog provjeravanja u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLjIVO.

(2) Listu organa na koje se odnosi stav (1) ovog člana utvrđuje Savjet ministara BiH.

(3) U roku od 30 dana od usvajanja liste iz stava (2) ovog člana rukovodilac organa, odnosno institucije upućuje zahtjev za bezbjednosno provjeravanje iz stava (1) ovog člana, Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH i omogućava joj pristup kompletnoj dokumentaciji potrebnoj za obavljanje bezbjednosnog provjeravanja.

(4) Bezbjednosno provjeravanje obavlja Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH, koja rezultate bezbjednosnog provjeravanja, uz svoju preporuku, u koju mogu biti ugrađena mišljenja odgovarajućih organa iz stava (5) ovog člana i člana 56. Zakona, dostavlja rukovodiocu organa u kojem je lice zaposleno ili vrši dužnost, odnosno gdje se prijavljuje za radno mjesto. Rukovodilac organa donosi odluku o postojanju, odnosno nepostojanju bezbjednosne smetnje.

(5) U procesu bezbjednosnog provjeravanja, unutrašnje nadležne strukture organa iz stava (1) ovog člana, ako postoje, dužne su da saraduju s Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH.

(6) Lica iz stava (1) ovog člana bezbjednosno će se provjeravati svakih deset godina u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLjIVO.

Član 31. **(Način obavljanja bezbjednosnih provjeravanja)**

(1) Bezbjednosna provjeravanja za lica koja konkurišu za radno mjesto, odnosno dužnost u organu iz člana 30. stav (1) ovog zakona obaviće se prije imenovanja, postavljenja, odnosno prijema u radni odnos. Lica za koje se utvrde bezbjednosne smetnje neće biti imenovano, postavljeno, odnosno primljeno u radni odnos za koji je obavljeno bezbjednosno provjeravanje.

(2) Lice kod kojeg se utvrde bezbjednosne smetnje za vršenje dužnosti ili zasnivanje radnog odnosa u organu iz člana 30. stav (1) ovog zakona može uložiti žalbu Bezbjednosno-obavještajnoj komisiji za nadzor nad radom OBABiH Parlamentarne skupštine BiH u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavještenja o postojanju bezbjednosnih smetnji. Komisija o žalbi raspravlja i donosi odluku koju dostavlja rukovodiocu organa iz člana 30. ovog zakona.

(3) Rukovodilac će dostaviti odluku Komisije provjeravanom licu, u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana donošenja.

(4) Protiv konačne odluke kojom se utvrđuje bezbjednosna smetnja za obavljanje poslova ili dužnosti može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda u Bosni i Hercegovini u roku od 30 dana.

(5) Nakon završetka postupka pred nadležnim sudom, licu kojem se utvrdi nepostojanje bezbjednosne smetnje pripadaju sva prava određena Zakonom.

Član 32. **(Status lica)**

(1) Radnopravni status lica na koja se odnosi član 30. stav (1) ovog zakona ostaje isti s danom stupanja na snagu Zakona, sve dok se ne obavi postupak bezbjednosnog provjeravanja u skladu sa Zakonom.

(2) Lica kojima je konačnom odlukom nadležnog organa utvrđena bezbjednosna smetnja ne mogu dalje vršiti dužnost, odnosno posao za koji je obavljeno bezbjednosno provjeravanje.

(3) Na lica iz stava (2) ovog člana primjenjivaće se odredbe o prekobrojnosti u zakonima koji regulišu ovu oblast. Izuzetno od odredaba tih posebnih zakona, prekobrojnost u ovom slučaju nastupa kada je i kod lica konačnom odlukom nadležnog organa utvrđeno postojanje bezbjednosne smetnje.

(4) Lica na koja se odnosi stav (2) ovog člana proglašavaju se prekobrojnima, odnosno stavljaju na raspolaganje kada odluka, u skladu sa članom 31. ovog zakona, postane konačna. Nadležni organ za donošenje odluke o prekobrojnosti ugovrđen je posebnim propisom. Ista lica raspoređuju se isključivo na upražnjena radna mjesta u istoj ili drugoj instituciji, u skladu sa Zakonom. U slučaju nemogućnosti raspoređivanja zbog nepostojanja sličnih radnih mjesta, tim licima prestaje radni odnos, uz otpremninu utvrđenu Zakonom.

(5) Protiv odluka o proglašavanju prekobrojnima, stavljanju na raspolaganje, premještaju, prestanku radnog odnosa i otpremninama, mogu se primijeniti pravni lijekovi, ako su predviđeni posebnim zakonima koji regulišu ovu oblast.

(6) Protiv konačnih odluka, donesenih po pravnim lijekovima, mogu se voditi sudski sporovi ako su oni predviđeni posebnim zakonom koji reguliše ovu oblast, ali predmet preispitivanja u postupku iz stava (5) ovog člana, i žalbenog i sudskog, ne mogu biti konačne odluke iz čl. 30. i 31. Zakona.

Član 33. **(Izuzecé za Oružane snage BiH i policijske organe u BiH)**

(1) Izuzetno od odredaba čl. 30. i 31. ovog zakona, osnovno bezbjednosno provjeravanje za sljedeća lica obavljaće unutrašnja organizaciona jedinica u Ministarstvu odbrane BiH koju odredi ministar odbrane BiH:

a) profesionalna vojna lica u Oružanim snagama BiH,

b) vojnike podoficire i oficire u rezervnom sastavu Oružanih snaga BiH,

c) ostala vojna lica u Oružanim snagama BiH, u skladu s ovim zakonom,

d) državne službenike, zaposlenike i ostale službenike u institucijama odbrane u Bosni i Hercegovini.

(2) Izuzetno od odredaba čl. 30. i 31. ovog zakona, osnovno bezbjednosno provjeravanje obavljaće Odjeljenje za unutrašnju kontrolu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za sljedeća lica:

a) policijske službenike i

b) državne službenike i zaposlenike u policijskim i drugim bezbjednosnim organima u Bosni i Hercegovini.

(3) U smislu ovog zakona bezbjednosni organi su:

a) Ministarstvo bezbjednosti BiH,

b) NCB INTERPOL i

c) Upravne institucije nadležne za obavljanje policijskih poslova u Bosni i Hercegovini.

(4) Lica iz stava (1) ovog člana biće predmet osnovnog bezbjednosnog provjeravanja u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLjIVO.

(5) Izuzeće iz ovog člana ne odnosi se na lica koja su predmet bezbjednosnog provjeravanja radi izdavanja dozvole za koje će se primjenjivati procedura u skladu sa Zakonom.

(6) Osnovna bezbjednosna provjeravanja sprovedena u skladu s ovim članom mogu biti korišćena u svrhu izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLjIVO, u skladu s ovim zakonom.

Član 34.

(Izgled i sadržaj dokumenata)

(1) Za pristup tajnim podacima stepena: POVJERLjIVO, TAJNO i VRLO TAJNO izdaje se dozvola u skladu sa Zakonom.

(2) Izgled i sadržaj dozvole, izjave kao i ostalih dokumenata propisanih Zakonom, ako nije drugačije propisano, utvrđuje državni bezbjednosni organ.

(3) Dokumenti iz stava (2) ovog člana imaće odgovarajući stepen tajnosti u skladu sa Zakonom.

Član 35.

(Zahtjev za izdavanje dozvole)

(1) Rukovodilac organa u kojem lice koje je predmet bezbjednosnog provjeravanja radi, odnosno vrši dužnost, podnosi zahtjev za izdavanje dozvole ministru bezbjednosti BiH, odnosno ministru odbrane BiH, u skladu sa čl. 36. i 37. Zakona.

(2) Listu radnih mjesta, odnosno dužnosti za koje je potrebno izdavanje dozvole, odlukom će utvrditi rukovodilac organa iz stava (1) ovog člana i uvrstiti je u sistematizaciju radnih mjesta.

Član 36.

(Lica nadležna za izdavanje dozvola)

(1) Licima kojima je pristup tajnim podacima potreban radi vršenja dužnosti u Savjetu ministara BiH, Obavještajno-bezbjednosnoj savjetodavnoj službi Savjeta ministara BiH, Komisiji za zaštitu podataka BiH, članovima i sekretaru Bezbjednosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom OBABiH, članovima i sekretaru Zajedničke komisije za odbrambenu i bezbjednosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i bezbjednosnih struktura na nivou Bosne i Hercegovine, kao i ovlašćenim zaposlenicima Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, dozvolu za pristup tajnim podacima, u skladu s odredbama ovog i drugih posebnih zakona, izdaje ministar bezbjednosti BiH, ili, po njegovom ovlašćenju, zamjenik ministra, uzimajući u obzir mišljenje Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH u koje mogu biti ugrađena mišljenja odgovarajućih organa iz člana 30. stav (5) i člana 56. Zakona.

(2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog člana i člana 37. stav (1) ovog zakona, licima kojima je pristup tajnim podacima potreban radi vršenja dužnosti u Ministarstvu odbrane BiH i drugim civilnim i vojnim strukturama Oružanih snaga BiH, dozvolu za pristup tajnim podacima, u skladu s odredbama Zakona i drugih posebnih propisa, izdaje ministar odbrane BiH, uz saglasnost svojih zamjenika, uzimajući u obzir mišljenje Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH u koje će biti ugrađena mišljenja relevantnih organa iz člana 30. stav (5) i člana 56. Zakona.

(3) Izuzetno od odredaba st. (1) i (2) ovog člana te člana 37. stav (1) ovog zakona, dozvolu za pristup tajnim podacima ministru bezbjednosti BiH i ministru odbrane BiH izdaje, u skladu sa Zakonom, rukovodilac organa iz člana 75. Zakona.

(4) O izdavanju dozvola iz st. (1) i (2) ovog člana ministar bezbjednosti BiH odnosno ministar odbrane BiH dužni su mjesečno, a po potrebi i češće, da obavijeste Bezbjednosno-obavještajnu komisiju za nadzor nad radom OBABiH Parlamentarne skupštine BiH (u daljnjem tekstu: Komisija). Funkcioneri iz ovog stava dostavljaju Komisiji izvještaje u pisanoj formi, što ne isključuje i podnošenje usmenih izvještaja pred Komisijom.

Član 37.

(Izdavanje dozvola za druge organe)

(1) Licima kojima je pristup tajnim podacima potreban radi vršenja dužnosti i obavljanja poslova u drugim organima BiH, entiteta i organima na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir mišljenje Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH u koje će biti ugrađena mišljenja odgovarajućih organa iz člana 30. stav (5) i člana 56. ovog zakona dozvolu izdaje ministar bezbjednosti BiH ili, po njegovom ovlašćenju, zamjenik ministra.

(2) O izdatim dozvolama iz stava (1) ovog člana ministar bezbjednosti dužan je da mjesečno, a po potrebi i češće, u pisanoj formi obavijesti Komisiju za nadzor nad radom OBABiH.

Član 38.

(Vrste bezbjednosnih provjeravanja)

Zavisno od karaktera tajnih podataka kojima će određeno lice imati pristup prije izdavanja dozvole, ovlašćeni funkcioner obezbijediće sprovođenje:

a) osnovnog bezbjednosnog provjeravanja za imenovanje na dužnost ili zasnivanje radnog odnosa u organu i izdavanje dozvole za pristup podacima stepena POVJERLjIVO,

b) proširenog bezbjednosnog provjeravanja za izdavanje dozvole za pristup podacima stepena TAJNO, i

c) proširenog bezbjednosnog provjeravanja s bezbjednosnim istraživanjem za izdavanje dozvole za pristup podacima stepena VRLO TAJNO.

Član 39.

(Osnovno bezbjednosno provjeravanje)

(1) Osnovno bezbjednosno provjeravanje obavlja Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH (u daljnjem tekstu: OBABiH), provjeravajući podatke za lice naznačeno u osnovnom upitniku za bezbjednosno provjeravanje.

(2) Podaci iz upitnika koji je popunilo lice za koje se radi bezbjednosno provjeravanje, upoređuju se s podacima iz službene evidencije kojom raspolaže OBABiH, kao i podacima drugih nadležnih državnih organa i ostalih odgovarajućih izvora podataka utvrđenih posebnim pravilnikom, koji donosi Savjet ministara BiH i koji je usaglašen sa Zakonom.

(3) Ako se u postupku osnovnog bezbjednosnog provjeravanja nekog lica utvrdi sumnja bezbjednosne smetnje, OBABiH je dužna dodatno da provjeri podatke koji su razlog bezbjednosne smetnje, ali samo uz prethodnu saglasnost

provjeravanog lica kojem se predočava podatak koji je osnov bezbjednosne smetnje. U slučaju da se provjeravano lice saglasi s dodatnim provjeravanjem, ono to potvrđuje popunjavanjem i potpisivanjem prvog dijela dodatnog upitnika. Ako to ne učini, generalni direktor OBABiH obavijestice ministra bezbjednosti BiH, odnosno ministra odbrane BiH, u skladu sa čl. 36. i 37. ovog zakona (u daljnjem tekstu: lica nadležna za izdavanje dozvola) koji će, na osnovu sumnje bezbjednosne smetnje, odbiti izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Član 40.**(Prošireno bezbjednosno provjeravanje)**

(1) Prošireno bezbjednosno provjeravanje obavlja OBABiH na osnovu popunjenog osnovnog i posebnog upitnika i podataka drugih organa i izvora, kao i evidencije kojom raspolaže.

(2) Ako se postupkom proširenog bezbjednosnog provjeravanja utvrdi sumnja bezbjednosne smetnje, OBABiH može, ako je potrebno, uz pisanu saglasnost provjeravanog lica, preduzeti mjere daljeg provjeravanja putem svojeručno potpisanog prvog dijela dodatnog upitnika. Međutim, ako provjeravano lice ne da saglasnost, odnosno ne ispuni i ne potpiše prvi dio dodatnog upitnika, generalni direktor OBABiH obavijestice lica nadležna za izdavanje dozvole koja će, na osnovu sumnje bezbjednosne smetnje, odbiti izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Član 41.**(Prošireno bezbjednosno provjeravanje s bezbjednosnim istraživanjem)**

(1) Prošireno bezbjednosno provjeravanje s bezbjednosnim istraživanjem obavlja OBABiH na osnovu popunjenog osnovnog i posebnog upitnika, te obavljanjem razgovora s licima koja je u prvom dijelu dodatnog upitnika naznačilo provjeravano lice i koja mogu podatke iz upitnika potvrditi, odnosno na osnovu provjeravanja navoda u posebnoj izjavi.

(2) Ako se provjeravanjem podataka iz stava (1) ovog člana ne razjasni dovoljno sumnja bezbjednosne smetnje, OBABiH može da provjeri podatke o okolnostima sumnje i kod drugih lica, organa ili organizacija koje mogu pomoći korektnom završetku proširenog bezbjednosnog provjeravanja s bezbjednosnim istraživanjem.

Član 42.**(Dodatno provjeravanje)**

(1) Ako sumnja bezbjednosne smetnje proističe iz okolnosti koja se odnosi na bračnog ili vanbračnog partnera, odnosno bilo koje punoljetno lice koje živi u zajednici s provjeravanim licem, ono će ispuniti drugi dio dodatnog upitnika.

(2) Odgovorni zaposlenici OBABiH mogu da obave razgovor i s licima iz stava (1) ovog člana radi razjašnjenja zasnovanosti bezbjednosne smetnje, ali samo nakon što oni daju saglasnost za osnovno bezbjednosno provjeravanje u pisanoj formi.

(3) Za osnovno bezbjednosno provjeravanje i u ovom slučaju sprovodi se ista procedura precizirana članom 39. ovog zakona.

Član 43.**(Izdavanje dozvola)**

Lica nadležna za izdavanje dozvola nakon sprovedenog:

a) osnovnog bezbjednosnog provjeravanja, ako nisu utvrđene bezbjednosne smetnje, izdaju dozvolu za pristup tajnim podacima stepena POVJERLjIVO,

b) proširenog bezbjednosnog provjeravanja, ako nisu utvrđene bezbjednosne smetnje, izdaju dozvolu za pristup tajnim podacima stepena TAJNO,

c) proširenog bezbjednosnog provjeravanja s bezbjednosnim istraživanjem, ako nisu utvrđene bezbjednosne smetnje, izdaju dozvolu za pristup tajnim podacima stepena VRLO TAJNO.

Član 44.**(Uručivanje i odbijanje izdavanja dozvole)**

(1) Dozvola iz člana 43. ovog zakona uručuje se provjeravanom licu, a o izdavanju dozvole u pisanoj formi obavještavaju se rukovodilac organa, organizacije ili institucije koji je uputio zahtjev za bezbjednosno provjeravanje.

(2) Ako lica nadležna za izdavanje dozvola, na osnovu potvrđene bezbjednosne smetnje, odbiju da izdaju dozvolu za pristupanje tajnim podacima, dužna su da provjeravanom licu navedu razloge bezbjednosne smetnje. Izvore i načine bezbjednosnog provjeravanja lica nadležna za izdavanje dozvola nisu obavezna da obrazlažu.

Član 45.**(Žalbeni postupak)**

(1) Protiv rješenja lica nadležnih za izdavanje dozvola, kojima je odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, provjeravano lice može u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja da uloži žalbu Bezbjednosno-obavještajnoj komisiji za nadzor nad radom OBABiH Parlamentarne skupštine BiH. Komisija o žalbi raspravlja i donosi odluku koju dostavlja nadležnom licu koje je odbilo zahtjev za izdavanje dozvole. Lice nadležno za izdavanje dozvole dostaviće odluku Komisije provjeravanom licu u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana donošenja.

(2) Protiv konačne odluke kojom se odbija izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima može se pokrenuti upravni spor kod Suda BiH u roku od 30 dana.

(3) Podnošenje žalbe ili pokretanje upravnog spora ne zadržava izvršenje rješenja iz stava (1) svog člana.

(4) Poslije završenog postupka pred nadležnim sudom, licu kojem se utvrdi nepostojanje bezbjednosne smetnje pripadaju sva prava utvrđena Zakonom.

Član 46.**(Saradnja u postupku bezbjednosnih provjeravanja)**

OBABiH i drugi nadležni organi, organizacije i institucije Bosne i Hercegovine mogu u postupku bezbjednosnog provjeravanja određenog lica saradivati, u skladu s potpisanim sporazumom s drugom državom, međunarodnom ili regionalnom organizacijom, uz uvažavanje odredaba propisa Bosne i Hercegovine koji se odnose na zaštitu ličnih podataka, kao i odgovarajućih odredaba Zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 12/04 i 20/04).

Član 47.**(Formalni preduslovi za bezbjednosno provjeravanje)**

(1) Prije početka bezbjednosnog provjeravanja rukovodilac će preduzeti aktivnosti da bi lica koja su predmet bezbjednosnog provjeravanja prethodno:

a) upoznao s propisima iz oblasti obrade tajnih podataka,
b) upoznao s obavezom dobijanja dozvole za pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena,
c) upoznao sa sadržajem bezbjednosnog provjeravanja i postupkom za dobijanje dozvole,

d) obezbijedio da provjeravano lice da pismenu saglasnost za provjeravanje, ispuni odgovarajući upitnik, svojeručno potpiše izjavu da je upoznato s propisima koji uređuju obradu tajnih podataka i obaveže se da će postupati u skladu s navedenim propisima.

(2) Lica koja su predmet bezbjednosnog provjeravanja ne mogu se pozivati na neispunjavanje obaveza iz tač. a), b) ili c)

stava (1) ovog člana, kako bi spriječila ili dovela u pitanje bezbjednosno provjeravanje.

Član 48. **(Vrste upitnika)**

Odgovarajući bezbjednosni upitnik iz člana 47. stav (1) tačka d) ovog zakona za dobijanje dozvole za pristup tajnim podacima pojedinih stepena tajnosti je:

- a) osnovni upitnik za dobijanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLjIVO,
- b) osnovni i posebni upitnik za dobijanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena TAJNO i
- c) osnovni, posebni i prvi dio dodatnog upitnika za dobijanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena VRLO TAJNO.

Član 49. **(Sadržaj osnovnog upitnika)**

Osnovni upitnik sadrži sljedeće podatke:

- a) ime i prezime, uključujući i prijašnja,
- b) jedinstveni matični broj (JMB),
- c) datum i mjesto rođenja,
- d) državljanstvo, odnosno državljanstva uključujući i ranija,
- e) adresa boravka (prebivalište i boravište),
- f) boravak u inostranstvu ako je trajao duže od tri mjeseca,
- g) bračno stanje, lični podaci bračnog ili vanbračnog partnera i punoljetnog lica koja žive u zajednici s provjeravanim licem,
- h) stručna sprema, stečeno zvanje i posao kojim se bavi,
- i) dosadašnji poslodavci i njihove adrese,
- j) služenje vojnog roka i angažman u oružanim snagama ili drugim naoružanim formacijama,
- k) školovanje i učešće na seminarima ili drugim oblicima obrazovanja i usavršavanja u inostranstvu ako su trajala duže od tri mjeseca,
- l) pravosnažne presude zbog krivičnih djela, odnosno rješenja o prekršajima iz sadržaja Zakona,
- m) tekući sudski procesi,
- n) ovisnost o alkoholu, drogi i drugi oblici ovisnosti,
- o) kontakti sa stranim bezbjednosnim ili obavještajnim službama,
- p) članstvo ili saradnja s organizacijama koje zagovaraju terorizam i druge protivustavne načine promjene ustavnog poretka Bosne i Hercegovine,
- lj) izrečene disciplinske mjere u posljednje dvije godine zbog kršenja propisa o obradi tajnih podataka,
- r) ranije bezbjednosno provjeravanje u skladu s tadašnjim zakonima,
- s) ranije bezbjednosno provjeravanje u skladu s odredbama Zakona,
- t) imovno stanje provjeravanog lica i lica iz tačke g) ovog stava.

Član 50. **(Sadržaj posebnog upitnika)**

Posebni upitnik sadrži sljedeće podatke:

- a) učešće u stranim oružanim snagama ili drugim naoružanim formacijama,
- b) poreski broj,
- c) finansijske obaveze i preuzete garancije,
- d) osobine, sklonosti i okolnosti iz života koje mogu biti motiv za ucjenjivanje ili druge oblike pritisaka na provjeravano lice.

Član 51. **(Sadržaj dodatnog upitnika)**

Dodatni upitnik sastoji se iz dva dijela:

a) navođenje imena, prezimena i adresa tri lica koja mogu potvrditi navode iz upitnika, a ne mogu biti lica iz člana 49. stav (1) tačka g) ovog zakona ili, ako provjeravano lice iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da navede tražena imena, davanje posebne izjave o razlozima nemogućnosti, te o svim pitanjima koja od nje traži OBABiH ili lica nadležna za izdavanje dozvole koju će ta lica uzeti u obzir pri donošenju rješenja o izdavanju dozvole,

b) podaci o licima iz člana 49. stav (1) tačka g) ovog zakona za koja se može uraditi bezbjednosno provjeravanje u skladu sa Zakonom.

Član 52. **(Obaveze pri ispunjavanju upitnika)**

Lica koja ispunjavaju upitnike iz čl. 49, 50. i 51. ovog zakona obavezna su da daju tačne i detaljne odgovore na sva pitanja iz upitnika. U slučajevima kada na pitanje nemaju šta da odgovore, lica će, pod punom zakonskom odgovornošću, napisati izjavu da nemaju ništa da izjave u vezi s tim pitanjem.

Član 53. **(Period bezbjednosnog provjeravanja)**

(1) Podaci iz osnovnog, posebnog i dodatnog upitnika provjeravaju se u postupku izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLjIVO, TAJNO i VRLO TAJNO za period od posljednjih 15 godina.

(2) Svako sljedeće Zakonom obavezno bezbjednosno provjeravanje podataka u postupku izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima stepena POVJERLjIVO obuhvata period od posljednjih deset godina, a za dozvole za pristup tajnim podacima stepena TAJNO i VRLO TAJNO obuhvata period od posljednjih pet godina.

Član 54. **(Ljekarski pregled)**

(1) Ako se postupkom bezbjednosnog provjeravanja utvrdi sumnja u ovisnost o alkoholu, drogi ili drugi neprimjereni oblici ovisnosti, generalni direktor OBABiH pisanim aktom može da uputi provjeravano lice na obavljanje ljekarskog pregleda u nadležnu instituciju.

(2) Ako provjeravano lice ne prihvati prijedlog iz stava (1) ovog člana, lice nadležno za izdavanje dozvole donijeće rješenje o odbijanju izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima.

Član 55. **(Pravo zadržavanja tajnosti izvora podataka)**

(1) OBABiH, odnosno lica nadležna za izdavanje dozvola, nisu dužna da predočavaju podatke o nelegalnoj saradnji provjeravanog lica sa stranim obavještajnim i bezbjednosnim službama ako bi to ugrožavalo izvore, načine dolaska do podataka i postupak njihovog provjeravanja.

(2) Podaci iz stava (1) ovog člana predočavaju se u žalbenom postupku Bezbjednosno-obavještajnoj komisiji za nadzor nad radom OBABiH Parlamentarne skuštine BiH, odnosno sudiji suda u Bosni i Hercegovini u postupku sudskog spora, ako je to potrebno.

(3) Lica iz stava (2) ovog člana moraju posjedovati odgovarajuću dozvolu u skladu sa Zakonom.

Član 56. **(Saradnja s drugim nadležnim organima)**

(1) Određene podatke iz osnovnog, posebnog i dodatnog upitnika, pored svojih operativnih saznanja i evidencija, OBABiH će provjeravati putem saradnje s poslodavcima, sudovima, tužilaštvima, strukturama u Oružanim snagama BiH,

policijskim organima u Bosni i Hercegovini, kao i poreskim, carinskim i ostalim nadležnim državnim, entitetskim i drugim organima.

(2) Organi iz stava (1) ovog člana dužni su da sarađuju s OBABiH u procesu sprovođenja Zakona.

(3) Organi iz stava (1) ovog člana su, takođe, dužni u procesu bezbjednog provjeravanja da sarađuju s organima iz člana 33. ovog zakona.

Član 57.

(Dodatno provjeravanje u slučaju sumnje bezbjednosne smetnje)

(1) Ako je protiv lica koje već ima dozvolu za pristup tajnim podacima pokrenut disciplinski postupak zbog kršenja propisa koji regulišu obradu tajnih podataka ili je protiv tog lica pokrenut krivični postupak zbog sumnje izvršenja krivičnog djela ili je utvrđena osnovana sumnja bezbjednosne smetnje u skladu s odredbama Zakona, rukovodilac organa, organizacije ili institucije u kojoj je provjeravano lice angažovano na poslovima pristupa, korišćenja, čuvanja i zaštite tajnih podataka dužan je da o tome obavijesti lica nadležna za izdavanje dozvole.

(2) Lica nadležna za izdavanje dozvola, ako se procijeni postojanje osnovane sumnje, uputiće zahtjev OBABiH za dodatno bezbjednosno provjeravanje.

(3) U slučaju iz stava (1) ovog člana nije potrebna posebna saglasnost provjeravanog lica, ali je, odmah po početku postupka dodatnog bezbjednog prrvjeravanja, dužnost rukovodioca da tom licu privremeno, do završetka postupka, onemogućí pristup tajnim podacima, o čemu se donosi rješenje.

Član 58.

(Ponovno bezbjednosno provjeravanje nakon dobijanja dozvole)

(1) Lice koje ima pristup tajnim podacima stepena POVJERLJIVO obavezno je bezbjednosno provjeravati svakih deset godina, a lice koje ima pristup tajnim podacima stepena TAJNO i VRLO TAJNO bezbjednosno provjeravati najmanje svakih pet godina.

(2) Postupak ponovnog provjeravanja isti je kao i postupak prvog provjeravanja, ako nije zakonom ili međunarodnim sporazumom Bosne i Hercegovine i druge države, međunarodne ili regionalne organizacije drugačije određeno.

(3) Ako u novom bezbjednosnom provjeravanju OBABiH utvrdi bezbjednosne smetnje, lica nadležna za izdavanje dozvole donijeće rješenje o oduzimanju dozvole i o tome obavijestiti provjeravano lice i rukovodioca državnog tijela, organizacije ili institucije u kojoj to lice ima pristup tajnim podacima.

(4) Od trenutka dobijanja rješenja iz stava (3) ovog člana rukovodilac je dužan da spriječi pristup tajnim podacima licu kojem je oduzeta dozvola.

Član 59.

(Bezbjednosne smetnje)

(1) Bezbjednosne smetnje zbog kojih se odbija izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, su:

a) dokazano lažno navođenje podataka u upitniku za provjeru,

b) pravosnažne sudske presude od najmanje tri mjeseca zatvorske kazne,

c) postojanje jednog ili više pravosnažnih rješenja zbog prekršaja iz člana 49. tačka 1) Zakona,

d) vođenje postupka zbog krivičnih djela za koja se mogu izreći zatvorske kazne u trajanju od najmanje tri mjeseca,

e) vođenje postupka pred Međunarodnim tribunalom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, odnosno pred odgovarajućim sudom u Bosni i Hercegovini,

f) dokazano postojanje bezbjednosne smetnje u vezi s jednom ili više informacija iz upitnika za bezbjednosno provjeravanje, koje utemeljuju opravdanu sumnju u autentičnost, lojalnost državi i povjerljivost lica za omogućavanje pristupa, korišćenja, čuvanja i zaštite tajnih podataka, a naročito sljedeće:

1) neovlašćen kontakt s pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, terorističkim organizacijama i organizacijama koje ih finansijski, ili na drugi način podržavaju, odnosno članstvo u njima,

2) neovlašćeni kontakt ili saradnja s licima iz obavještajno-bezbjednosnih ili vojnih struktura drugih država,

3) iznošenje ili komentarisanje tajnih informacija, dokumenata i aktivnosti neovlašćenim licima, a naročito obavještajno-bezbjednosnim službama drugih država ili sredstvima javnog informisanja,

4) prekomjerna zaduženost koja dovodi do finansijskih teškoća i predstavlja dokazanu mogućnost za ucjenu ili druge oblike pritisaka na provjeravano lice,

5) dokazano neobjašnjivo bogaćenje iz nepoznatog ili izvora koji je povezan s organizacijama iz alineja 1) i 2) tačke f) ovog stava,

6) odbijanje pružanja odgovora ili informacija ili dokazano sprečavanje drugih da pruže odgovore ili informacije koje zahtijevaju OBABiH, lica nadležna za izdavanje dozvola ili Komisija.

g) postojanje drugih bezbjednosnih smetnji određenih Zakonom ili međunarodnim sporazumima.

(2) Dokaze za bezbjednosne smetnje iz stava (1) ovog člana dužna je da prikupi i iznese OBABiH u saradnji s odgovarajućim organima iz člana 30. stav (5) i člana 56. ovog zakona.

Član 60.

(Evidencije)

(1) Rukovodioci organa, organizacija i institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine pohranjuju evidenciju o dozvolama i podatke prikupljene tokom bezbjednog provjeravanja u poseban dio kadrovskih dosijea, a koja se može koristiti isključivo u vezi s odredbama Zakona, odnosno sprovedbenim propisima donesenim na osnovu njega.

(2) Odgovorna lica iz stava (1) ovog člana odgovorna su za bezbjednost i zaštitu evidencije iz stava (1) ovog člana.

Član 61.

(Primjena propisa u slučaju oduzimanja dozvole)

(1) Kada licu koje ima pravo pristupa tajnim podacima bude oduzeta dozvola od strane lica nadležnih za izdavanje dozvole, ono se proglašava prekobrojnim, odnosno stavlja na raspolaganje s danom kada odluka, u skladu sa članom 45. ovog zakona, postane konačna. Prekobrojno lice raspoređuje se isključivo na upražnjena radna mjesta u istoj ili drugoj instituciji, u skladu sa Zakonom. U slučaju nemogućnosti raspoređivanja, zbog nepostojanja sličnih radnih mjesta, tom licu prestaje radni odnos uz otpremninu utvrđenu Zakonom.

(2) Na lice iz stava (1) ovog člana primjenjivaće se odredbe kojima je utvrđena prekobrojnost u zakonima koji regulišu ovu oblast. Izuzetno od odredaba tih posebnih zakona, prekobrojnost u ovom slučaju nastupa i kada je kod lica konačnom odlukom nadležnog organa utvrđeno postojanje bezbjednosne smetnje.

(3) Protiv odluka o proglašavanju prekobrojnim, stavljanju na raspolaganje, premještanju, prestanku radnog odnosa i otpreminama mogu se izjavljivati žalbe, prigovori ili zahtjevi za preispitivanje ako su oni predviđeni posebnim zakonima.

(4) Protiv konačnih odluka po žalbama, prigovorima ili zahtjevima za preispitivanje mogu se voditi sudski sporovi, ako su oni predviđeni posebnim zakonom, ali predmet preispitivanja u postupku iz stava (3) ovog člana, i žalbenog i sudskog, ne mogu biti konačne odluke iz čl. 36. i 37. ovog zakona.

(Uslovi razmjene tajnih podataka)

Član 62.

(Centralni registar i čuvanje podataka)

(1) Savjet ministara BiH donosi odluku o uspostavljanju Centralnog registra, u kojem se vodi službena evidencija o izdatim dozvolama za sva lica koja imaju pravo pristupa tajnim podacima stepena POVJERLJIVO, TAJNO i VRLO TAJNO.

(2) Evidencije o izdatim dozvolama iz stava (1) ovog člana sadrže sljedeće podatke:

a) ime, prezime, JMB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo lica,

b) organ u kojem je lice zaposleno,

c) stepen tajnosti do kojeg lice ima pravo pristupa,

d) konstatacije o ponovnim bezbjednosnim provjeravanjima,

e) broj, datum izdavanja i datum prestanka važenja dozvole,

f) saglasnost za bezbjednosno provjeravanje u pisanoj formi

i g) druge dokumente u vezi s bezbjednosnim provjeravanjem.

(3) Svi podaci koji se odnose na bezbjednosno provjeravanje čuvaju se onoliko dugo koliko važi bezbjednosna dozvola, odnosno za vrijeme u kojem lice ima pravo pristupa tajnim podacima, a poslije toga s podacima se postupa u skladu sa zakonima koji regulišu pitanje zaštite ličnih podataka.

(4) Dokumenti iz stava (1) ovog člana za lica koja nisu prošla bezbjednosno provjeravanje, odnosno kojima nije izdata dozvola, biće pohranjivani u evidencijama iz člana 60. ovog zakona.

(5) Centralni registar iz stava (1) ovog člana takođe obavlja poslove prijema i dostavljanja tajnih podataka.

Član 63.

(Privremeni pristup tajnim podacima)

(1) Privremeno se može određenom licu koje ima dozvolu omogućiti pristup tajnim podacima za jedan stepen tajnosti iznad onoga na koji to lice ima pravo.

(2) Pristup iz stava (1) ovog člana omogućava se na osnovu zahtjeva rukovodioca koji se u pisanoj formi upućuje licima nadležnim za izdavanje dozvole, uz obrazloženje neophodnosti i ograničenje na samo one podatke koji su potrebni za sprovođenje određene aktivnosti, ali ta privremenost može da traje najduže tri mjeseca.

GLAVA IV - PRISTUP TAJNIM PODACIMA I NJIHOVO ČUVANJE

Član 64.

(Pravo pristupa tajnim podacima)

(1) Pravo pristupa tajnim podacima stepena tajnosti određenog u dozvoli pri obavljanju dužnosti ili u okviru radnih zadataka imaju samo lica koja su dobila dozvolu od lica nadležnih za izdavanje dozvola.

(2) Niko ne smije da traži tajni podatak prije i u većem obimu nego što je potrebno za obavljanje dužnosti ili radnih zadataka.

Član 65.

(Raspodaganje tajnim podacima)

Tajni podaci mogu se drugim državnim, entitetskim ili organima na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine koji postupaju po Zakonu, odnosno ovlaštenim zaposlenicima u tim organima, staviti na raspolaganje samo na osnovu pisane dozvole rukovodioca organa koji je odredio tajnost.

Član 66.

Ovlašćeno lice može tajne podatke proslijediti državnom, entitetkom, te organu, organizaciji ili instituciji na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, kao i pravnim i fizičkim licima iz člana 3. stav (1) ovog zakona samo pod uslovom da:

a) korisnik tih tajnih podataka ispunjava fizičke, organizacione i tehničke uslove za čuvanje tajnih podataka u skladu sa Zakonom i sprovedbenim propisima usaglašenim sa Zakonom,

b) lica koja će pristupiti tajnim podacima imaju dozvolu odgovarajućeg nivoa za to,

c) ovlašćena lica, uz dobijenu dozvolu, potpišu pismenu izjavu da su upoznata sa Zakonom, drugim odgovarajućim propisima i ako se obavežu da će tajne podatke koristiti u skladu s navedenim propisima,

d) državni organ, organizacija ili institucija garantuju da će pristup tajnim podacima biti omogućen samo ovlaštenim licima kojima je to potrebno radi obavljanja službene dužnosti.

Član 67.

(Ograničenja razmjene tajnih podataka)

Zakonski korisnik koji od ovlaštenog lica dobije tajni podatak ne smije ga bez saglasnosti stavljati na raspolaganje drugim korisnicima, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom i sprovedbenim propisima.

Član 68.

(Nadzor i evidencija)

Ovlašćeno lice mora da ima stalni nadzor nad distribucijom tajnih podataka i mora da vodi ažurnu propisanu evidenciju iz koje će biti očigledno kada i ko se s tajnim podatkom upoznao.

Član 69.

(Postupak čuvanja tajnih podataka)

(1) U svakom državnom, entitetskom i organu, organizaciji ili instituciji na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, koja je korisnik tajnih podataka, mora se, u skladu sa Zakonom i na njemu zasnovanim sprovedbenim propisima, uspostaviti sistem postupaka i odluka značajnih za čuvanje tajnih podataka koji je usaglašen sa stepenom tajnosti i koji garantuje onemogućavanje neovlaštenog otkrivanja tih podataka.

(2) Postupci iz stava (1) ovog člana moraju sadržavati ali ne ograničavajući se samo na njih sljedeće:

a) opšte bezbjednosne odluke,

b) zaštitu lica koja imaju pristup tajnim podacima,

c) zaštitu prostorija,

d) zaštitu dokumenata i medija koji sadrže tajne podatke,

e) zaštitu komunikacija putem kojih se prenose tajni podaci,

f) način označavanja stepena tajnosti,

g) zaštitu opreme kojom se obrađuju tajni podaci,

h) način upoznavanja korisnika s odlukama i postupcima zaštite tajnih podataka,

i) nadzor i evidentiranje pristupa tajnim podacima, i

j) nadzor i evidentiranje slanja i distribucije tajnih podataka.

Član 70.

(Mjere i postupci zaštite tajnih podataka)

(1) Tajni podaci moraju se čuvati na način koji obezbjeđuje da pristup tim podacima imaju samo oni koji raspolažu dozvolom za pristup tajnim podacima odgovarajućeg nivoa i kojima su ti podaci potrebni pri vršenju njihovih dužnosti i obavljanju radnih zadataka.

(2) Van prostorija korisnika tajni podaci mogu se slati samo uz poštovanje zaštitnih mjera i postupaka koji garantuju da će do

podataka doći samo lica koja imaju dozvolu odgovarajućeg nivoa.

(3) Postupke i odluke u vezi sa zaštitom slanja tajnih podataka donose odgovorni rukovodioci u skladu sa stepenom tajnosti tih podataka, s tim da to slanje ne smije biti obavljeno putem nezaštićenih komunikacionih sredstava.

(4) Savjet ministara BiH detaljnije propisuje fizičke, organizacione i tehničke mjere i postupke zaštite tajnih podataka i dokumenata posebnim propisom iz člana 24. ovog zakona.

Član 71.

(Postupak u slučaju nestanka, uništenja ili neovlašćenog otkrivanja)

(1) Funkcioneri, državni službenici i drugi zaposlenici u državnim, entitetskim, te organima, organizacijama i institucijama na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, koji utvrde da se desio nestanak, uništavanje ili neovlašćeno otkrivanje tajnih podataka, obavezni su da o tome odmah obavijeste ovlašćeno lice.

(2) Korisnik, odnosno primalac tajnih podataka koji utvrdi da je tajni podatak nestao, uništen ili da je do njega došlo neovlašćeno lice, obavezan je da o tome odmah obavijesti ovlašćeno lice organa koji je te podatke uputio.

(3) Ovlašćeno lice iz stava (2) ovog člana dužno je da bez odgađanja preduzme mjere radi utvrđivanja okolnosti i odgovornosti zbog nestanka ili otkrivanja tajnog podatka neovlašćenom licu, te da preduzme odgovarajuće radnje radi otklanjanja štetnih posljedica.

Član 72.

(Obuka o zaštiti tajnih podataka)

(1) Poslije obavljanja bezbjednosnog provjeravanja, odnosno izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima, ovlašćena lica proći će obuku o zaštiti tajnih podataka da bi stekla odgovarajuće znanje, naročito o sljedećim pitanjima:

a) odredbama koje regulišu pitanje zaštite tajnih podataka i zakonsku odgovornost za njihovo neovlašćeno otkrivanje,

b) principima zaštite tajnih podataka u obimu potrebnom za obavljanje radnih zadataka, odnosno dužnosti, i

c) ostalim pitanjima koja se smatraju značajnim za ovlašćena lica, uzimajući u obzir njihovo radno mjesto, odnosno dužnost.

(2) Organ iz člana 75. ovog zakona je izvršni predlagatelj u uspostavljanju programa edukacije o pitanju bezbjednosti, radi usmjeravanja i obuke svih ovlašćenih lica u pogledu Zakona, ali i onih koji imaju potrebu za pristup takvim informacijama.

(3) Ovaj program prihvatice, uredice i sprovede svaka institucija ili organ koji ima potrebu za pristup tajnim podacima.

(4) Program edukacije o pitanju bezbjednosti biće utvrđen posebnim pravilnikom koji će donijeti rukovodilac organa iz člana 75. ovog zakona.

(5) Troškove obuke snosiće institucija, odnosno organ u kojem su ovlašćena lica zaposlena.

GLAVA V – NADZOR

Član 73.

(Unutrašnji nadzor)

(1) Rukovodioci organa, ministarstava, uprava, zavoda, službi, organizacija i institucija odgovorni su za organizaciju unutrašnjeg nadzora nad sprovođenjem Zakona.

(2) U ministarstvima Savjeta ministara BiH, Oružanim snagama BiH, Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Državnoj graničnoj službi, upravama i samostalnim državnim, entitetskim, te službama i institucijama na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, za poslove unutrašnjeg nadzora nad zaštitom tajnih

podataka sistematizuju se posebna radna mjesta na koja se raspoređuju ovlašćeni zaposlenici ili se uspostavljaju posebne organizacione jedinice u okviru ministarstava, zavoda, agencija, službi i institucija.

Član 74.

(Sadržaj unutrašnjeg nadzora)

(1) Unutrašnjim nadzorom mora se u svim državnim, entitetskim i organima na drugim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine obezbijediti redovno praćenje i ocjenjivanje pojedinih aktivnosti na sprovođenju Zakona, kao i propisa i odluka donesenih na osnovu njega.

(2) Savjet ministara BiH detaljnije propisuje način i sadržaj unutrašnjeg nadzora nad sprovođenjem Zakona i odgovarajućih podzakonskih propisa.

Član 75.

(Državni bezbjednosni organ)

(1) Savjet ministara BiH određuje državni bezbjednosni organ koje prati sprovođenje Zakona i drugih propisa donesenih na osnovu njega.

(2) Državni bezbjednosni organ obavlja, naročito, sljedeće zadatke:

a) vrši nadzor nad bezbjednosnim provjeravanjima,

b) izdaje dozvole za pristup tajnim podacima drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija u skladu sa Zakonom ili međunarodnim, odnosno regionalnim sporazumima,

c) prati stanje u oblasti određivanja i zaštite tajnih podataka i brine za usavršavanje i sprovođenje fizičkih, organizacionih i tehničkih standarda zaštite tajnih podataka u državnim, entitetskim i organima na drugim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine, kod nosilaca javnih dužnosti, te u privrednim organizacijama koje dolaze do tajnih podataka i njima raspoložu,

d) brine o izvršavanju prihvaćenih međunarodnih obaveza i međunarodnih ugovora o zaštiti tajnih podataka, te s tim u vezi saraduje s nadležnim tijelima drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija,

e) brine o zaštiti tajnih podataka u državnim institucijama i organima u inostranstvu,

f) izdaje bezbjednosne potvrde za sisteme i sredstva za prenos, čuvanje i obradu tajnih podataka drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija,

g) potvrđuje ispunjavanje propisanih uslova za obradu tajnih podataka od strane pojedinih tijela,

h) izdaje uputstva za postupanje s tajnim podacima druge države, odnosno međunarodne ili regionalne organizacije,

i) vrši nadzor nad sprovođenjem fizičkih, organizacionih i tehničkih odluka za zaštitu tajnih podataka druge države, međunarodne ili regionalne organizacije i, u skladu sa saznanjima na osnovu nadzora, izdaje obavezne instrukcije za otklanjanje ustanovljenih propusta koje su organi dužni neodgodivo otkloniti,

j) razmjenjuje podatke s državnim bezbjednosnim organima i međunarodnim organizacijama,

k) priprema predloge propisa potrebnih za sprovođenje Zakona,

l) daje mišljenje o usaglašenosti opštih akata o određivanju, zaštiti i pristupu tajnim podacima sa Zakonom,

m) koordinira djelovanje organa nadležnih za bezbjednosno provjeravanje,

n) predlaže postupke za efikasniju zaštitu tajnih podataka,

o) obavlja nadzor nad kriptozastitom tajnih podataka, i

p) obavlja druge zadatke koji su određeni Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega,

(3) Savjet ministara BiH određuje organe za informatičku bezbjednost pri prenošenju tajnih podataka.

Član 76.**(Nadzor)**

(1) Državni bezbjednoeni organ vrši operativni i tehnički nadzor u oblasti zaštite tajnih podataka nad svim institucijama i organima Bosne i Hercegovine, entiteta i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine, čije nadležnosti podrazumijevaju postupanje po odredbama Zakona, odnosno čije su aktivnosti vezane za Centralni registar iz člana 62. Zakona.

(2) O obavljenom nadzoru i njegovim rezultatima državni bezbjednosni organ dužan je najmanje jednom godišnje da podnese izvještaj Bezbjednosno-obavještajnoj komisiji za nadzor nad radom OBABiH Parlamentarne skupštine BiH.

Član 77.**(Parlamentarni nadzor)**

(1) Bezbjednosno-obavještajna komisija za nadzor nad radom OBABiH Parlamentarne skupštine BiH nadziraće primjenu Zakona.

(2) Komisija je, između ostalog, nadležna za:

a) obavljanje nadzora nad primjenom Zakona od strane institucija Bosne i Hercegovine, entitetskih i organa na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine,

b) održavanje rasprave i razmatranje izvještaja Ministarstva bezbjednosti BiH, odnosno Ministarstva odbrane BiH, te državnog bezbjednosnog organa o izdavanju dozvola, bezbjednosnim provjeravanjima i ostalim aspektima primjene Zakona,

c) sprovođenje istraga o radu Ministarstva bezbjednosti BiH, odnosno Ministarstva odbrane BiH o pitanju izdavanja dozvola, OBABiH o pitanju bezbjednosnih provjeravanja i državnog bezbjednosnog organa o pitanjima iz njegove nadležnosti, ali isključujući istrage vezane za tajne podatke drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija,

d) traženje od nadležnih organa iz Zakona, putem predsjedavajućeg Komisije, obezbjeđivanje stručnih savjeta potrebnih radi obavljanja dužnosti nadzora, i

e) ostale aktivnosti usmjerene ka obezbjeđivanju potpunog sprovođenja Zakona.

(3) Tokom sprovođenja istrage Komisija može ispitivati sve funkcionere, državne službenike, zaposlenike i ostala lica koja su obuhvaćena Zakonom, te imati pristup dokumentaciji potrebnoj za sprovođenje istrage.

(4) Za pristup dokumentaciji iz stava (3) ovog člana članovi Komisije moraju imati odgovarajuću dozvolu u skladu sa Zakonom.

GLAVA VI - KAZNE NE ODREDBE**Član 78.****(Kazne za odgovorna lica)**

Novčanom kaznom **od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM** kazniće se odgovorno lice u organu, agenciji, zavodu, službi, organizaciji i instituciji Bosne i Hercegovine, entiteta, ili ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine ako:

a) ovlašćeni organ ne vodi evidenciju o dostavljanju tajnih podataka drugih država, međunarodnih ili regionalnih organizacija (član 28),

b) rukovodilac organa s liste koju je utvrdio Savjet ministara BiH ne uputi zahtjev OBABiH u predviđenom roku (član 30),

c) ovlašćeni organ ne vodi službenu evidenciju o izdatim dozvolama za sva lica koja imaju pravo pristupa tajnim podacima stepena POVJERLJIVO, TAJNO i VRLO TAJNO (član 62),

d) rukovodioci organa, organizacija i institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine ne vode evidenciju o dozvolama za svoje ovlašćene zaposlenike i ne pohranjuju je u posebni dio kadrovskih dosijea (član 60),

e) ovlašćeno lice nema stalni nadzor nad distribucijom tajnih podataka i ne vodi ažurnu evidenciju iz koje je vidljivo kada i ko se s tajnim podatkom upoznao (član 68),

f) nije uspostavljen sistem postupaka i odluka značajnih za čuvanje tajnih podataka (član 69),

g) čuvanjem i slanjem nije obezbijedena zaštita tajnih podataka od pristupa neovlašćenih lica (član 70),

h) ne obavijesti ovlašćeno lice o nestanku, uništavanju ili neovlašćenom otkrivanju tajnih podataka (član 71),

i) nije obezbijeđen unutrašnji nadzor nad zaštitom tajnih podataka (čl. 73. i 74).

Član 79.**(Kazne za odgovorna ovlašćena lica)**

Novčanom kaznom **od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM** kazniće se ovlašćeno lice ako:

a) prenese ovlašćenje za određivanje podataka na druga lica (član 13. stav (3)),

b) odredi stepen POVJERLJIVO, TAJNO ili VRLO TAJNO a da za to nema ovlašćenja (čl. 13. i 14),

c) ne odredi tajnost dokumentu koji nastaje spajanjem dva ili više podataka koji sami po sebi nemaju tajni karakter (član 18),

d) ne postupi u skladu sa članom 21. ovog zakona,

e) neovlašćeno promijeni stepen tajnosti dokumenta, odnosno podataka (član 23),

f) tajni dokumenat ne označi propisanim oznakama (član 24),

g) ne spriječi pristup tajnim podacima licu kojem je oduzeta dozvola (član 58. stav (4)),

h) izda privremenu dozvolu za pristup tajnim podacima protivno odredbama člana 63. ovog zakona,

i) postupi protivno članu 67. ovog zakona.

GLAVA VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 80.****(Budžetska sredstva za sprovođenje Zakona)**

Za sprovođenje Zakona potrebno je obezbijediti sredstva iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, budžeta entiteta i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine, odnosno sredstva iz budžeta svake državne, entitetske i institucije na ostalim nivoima državne organizacije Bosne i Hercegovine pojedinačno.

Član 81.**(Sprovedbeni propisi koje donosi Savjet ministara BiH)**

Savjet ministara BiH dužan je da najkasnije u roku od tri mjeseca poslije stupanja na snagu Zakona donese sprovedbene propise za koje je nadležno, u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona.

Član 82.**(Drugi sprovedbeni propisi)**

Svi organi, organizacije i institucije Bosne i Hercegovine, entiteta i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine dužni su da najkasnije u roku od šest mjeseci poslije stupanja na snagu Zakona donesu odgovarajuće propise iz svoje nadležnosti i organizaciono se prilagode njegovom sprovođenju, odnosno da postojeće sprovedbene propise i organizaciju usaglase s odredbama Zakona.

Član 83.**(Obezbjeđenje dobijanja dozvola)**

(1) Organi, organizacije i institucije BiH, entiteta i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine dužna su da najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona obezbijede da svi funkcioneri i zaposlenici koji po karakteru poslova koje obavljaju moraju imati pristup tajnim podacima dobiju odgovarajuće dozvole predviđene Zakonom.

(2) Svim funkcionerima i zaposlenicima koji ne dobiju dozvole iz stava (1) ovog člana pristup tajnim podacima mora biti onemogućen.

Član 84.**(Usaglašavanje stepena tajnosti)**

Dužnost ovlašćenih lica je da tajnim podacima kojima je stepen tajnosti određen u skladu s ranijim propisima i još uvijek imaju operativnu vrijednost promijene stepen tajnosti kako ba on bio usaglašen s odredbama Zakona najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Član 85.**(Usaglašavanje stepena tajnosti za elektronske i druge podatke)**

(1) Oznake stepena tajnosti nije obavezno u roku iz člana 84. ovog zakona mijenjati tajnim podacima u elektronskoj ili drugoj (nepapirnoj) formi, odnosno u tekućoj ili stalnoj zbirci dokumentacionog materijala.

(2) Tajnim podacima iz stava (1) ovog člana obaveza je oznaku tajnosti promijeniti prilikom njihove ponovne upotrebe ili stavljanja na raspolaganje drugom korisniku.

Član 86.**(Poređenje ranijih i sadašnjih vrsta i stepena tajnosti)**

Tajni podaci iz člana 85. Zakona, u prelaznom periodu, obrađuju se kako slijedi:

a) podaci s oznakom DRŽAVNA TAJNA kao VRLO TAJNO,

b) podaci s oznakom SLUŽBENA ili VOJNA TAJNA - STROGO POVJERLJIVO kao TAJNO,

c) podaci s oznakom SLUŽBENA ili VOJNA TAJNA - POVJERLJIVO kao POVJERLJIVO,

d) podaci s oznakom SLUŽBENA ili VOJNA TAJNA - INTERNO kao INTERNO.

Član 87.**(Usaglašavanje zakona u Bosni i Hercegovini)**

(1) Nadležna tijela u Bosni i Hercegovini dužna su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona usaglase odgovarajuće odredbe zakona i sprovedbenih propisa donesenih na osnovu Zakona, naročito u oblasti označavanja tajnih podataka.

(2) Do usaglašavanja zakona iz stava (1) ovog člana trenutno važeći propisi primjenjivaće se uporedo sa Zakonom, a u slučaju različitih rješenja, primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 88.**(Stupanje na snagu)**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 197/05

28. jula 2005. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Šefik Džaferović, s.r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Velimir Jukić, s.r.